

# Romska naselja u Crnoj Gori

Istraživanje višestrukih pokazatelja 2013.



Ključni nalazi  
jun 2014. godine



Zavod za statistiku  
Crne Gore



Dječiji fond  
Ujedinjenih nacija



Istraživanje višestrukih pokazatelja u Crnoj Gori u romskim naseljima (MICS) je sprovedeno u 2013. godini od strane Zavoda za statistiku Crne Gore (MONSTAT), kao dio globalnog MICS programa. Ovo istraživanje je sprovedeno paralelno sa Istraživanjem višestrukih pokazatelja za Crnu Goru, koje je pokrilo cijelu teritoriju Crne Gore. Tehničku podršku je obezbjedio Dječiji fond Ujedinjenih nacija (UNICEF). UNICEF i UN Crna Gora su obezbjedili finansijsku podršku.

Globalni MICS program je razvijen od strane UNICEF-a, tokom 1990-ih kao međunarodni program istraživanja domaćinstava koji prikuplja međunarodno uporedive podatke o širokom spektru indikatora stanja djece i žena. MICS istraživanje mjeri ključne indikatore što omogućava državama da dobiju podatke za svoje politike i programe, i da prate napredak u ostvarivanju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MRC) i drugih međunarodno prihvaćenih obaveza.

Najvažniji ciljevi MICS istraživanja u romskim naseljima u Crnoj Gori 2013. godine su:

- Obezjediti najsvježije informacije za procjenu stanja djece i žena koji žive u romskim naseljima u Crnoj Gori;
- Proizvesti podatke o stanju djece i žena, uključujući identifikovanje ranjivih grupa i razlika u cilju pružanja informacija potrebnih za definisanje politika i intervencija;
- Pribaviti podatke potrebne za praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva postavljenih Milenijumskom deklaracijom i drugih međunarodno prihvaćenih ciljeva, kao osnovu za dalju akciju;
- Doprinjeti unapređenju statističkih podataka i sistema njihovog praćenja u romskim naseljima u Crnoj Gori i jačanju tehničke stručnosti u kreiranju, primjeni i analizi ovih sistema;
- Obezjediti podatke za praćenje strategija i akcionih planova koji se tiču Dekade inkluzije Roma 2005-2015. godine.

Namjera ovog izveštaja je da pomogne u pravovremenoj distribuciji i korišćenju nalaza iz MICS istraživanja u romskim naseljima u Crnoj Gori 2013. godine prije objavljivanja svih tabela i finalnog izveštaja istraživanja koji će sadržati detaljne podatke o svim nalazima istraživanja prema različitim demografskim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim karakteristikama. Objavljivanje finalnog izveštaja istraživanja se očekuje u julu 2014. godine.

Za više informacija o indikatorima i sprovedenoj analizi u finalnom izveštaju posjetite [mics.unicef.org](http://mics.unicef.org) i [childinfo.org](http://childinfo.org).

---

Prijedlog citiranja izvora:

Zavod za statistiku Crne Gore (MONSTAT). 2014. *Crna Gora Istraživanje višestrukih pokazatelja u romskim naseljima 2013, Ključni nalazi*. Podgorica, Crna Gora: MONSTAT.

## SADRŽAJ:

KRATAK PREGLED MICS ISTRAŽIVANJA U ROMSKIM NASELJIMA U CRNOJ GORI 2013. GODINE .....	4
ISHRANA.....	5
ZDRAVLJE DJECE .....	7
VODA I SANITACIJA.....	9
REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE .....	10
RAZVOJ DJETETA.....	12
PISMENOST I OBRAZOVANJE .....	13
ZAŠTITA DJETETA .....	15
HIV/SIDA I SEKSUALNO PONAŠANJE .....	17
SUBJEKTIVNO OSJEĆANJE BLAGOSTANJA .....	18
UPOTREBA DUVANA I ALKOHOLA .....	19
ZABILJEŠKE .....	20

# KRATAK PREGLED MICS ISTRAŽIVANJA U ROMSKIM NASELJIMA U CRNOJ GORI 2013. GODINE

<b>Realizacija istraživanja</b>			
<b>Okvir uzorka</b>	Popis stanovništva i domaćinstava 2011 - Ažurirano januar-februar 2013.g.	<b>Upitnici</b>	Domaćinstvo Žene ( 15-49 godina) Muškarci (15-49 godina) Djeca mlađa od 5 godina
<b>Obuka anketara</b>	februar-mart 2013.g.	<b>Terenski rad</b>	mart-maj 2013.g.
<b>Uzorak istraživanja</b>			
Domaćinstva		Djeca mlađa od 5 godina	
- Izabrana u uzorak	685	- Koja ispunjavaju uslov	663
- Nađena	649	- Anketirane majke/starateljke	660
- Uspješno anketirana	615	- Stopa odgovora (procenat)	99,5
- Stopa odgovora (procenat)	94,8		
Žene		Muškarci <sup>i</sup>	
- Koje ispunjavaju uslov	1 001	- Koji ispunjavaju uslov	549
- Anketirane	980	- Anketirani	536
- Stopa odgovora (procenat)	97,9	- Stopa odgovora (procenat)	97,6


<b>Populacija istraživanja</b>			
Prosječna veličina domaćinstva	6,3	<b>Procenat stanovništva koje živi u</b>	
<b>Procenat stanovništva mlađeg od:</b>			
- 5 godina	18,9	- Gradskim naseljima	81,7
- 18 godina	51,8	- Seoskim naseljima	18,3
Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rađale u protekle dvije godine	23,9	- Sjeverni region	13,1
		- Centralni region	78,0
		- Južni region	8,9

<b>Karakteristike stanovanja</b>		<b>Lična ili imovina domaćinstva</b>	
<b>Procenat domaćinstava koja imaju</b>		<b>Procenat domaćinstava koja posjeduju</b>	
- Električnu struju	79,4	- Televizor	85,9
- Obrađen pod	74,2	- Frižider	74,0
- Obrađen krov	81,5	- Obradivu zemlju	2,9
- Obrađene zidove	79,1	- Domaće životinje/stoku	5,0
Prosječan broj osoba po sobi za spavanje	3,65	<b>Procenat domaćinstava u kojima najmanje jedan član posjeduje</b>	
		- Mobilni telefon	94,0
		- Automobil ili kamion	37,2

## ISHRANA

<b>Stanje uhranjenosti<sup>ii</sup></b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
2.1a	MRC 1.8	Prevalencija pothranjenosti	Procenat djece mlađe od 5 godina koja zaostaju za dvije standardne devijacije (umjerena i teška pothranjenost)
2.1b		(a) umjerena i teška (b) teška	7,3 1,7
2.2a		Prevalencija zaostajanja u rastu	Procenat djece mlađe od 5 godina koja zaostaju za dvije standardne devijacije (umjereni i teški oblik zaostajanja u rastu)
2.2b		(a) umjerena i teška (b) teška	26,8 13,0
2.3a		Prevalencija zaostajanja u razvoju	Procenat djece mlađe od 5 godina koja zaostaju za dvije standardne devijacije (umjereni i teški oblik zaostajanja u razvoju)
2.3b		(a) umjerena i teška (b) teška	3,7 1,5
2.4	Prevalencija gojaznosti	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su za više od dvije standardne devijacije iznad srednje vrijednosti tjelesne težine u odnosu na visinu po standardu SZO	17,5

**Grafikon 1: Pothranjenost, zaostajanje u rastu, zaostajanje u razvoju i gojaznost djece mlađe od 5 godina (umjerena i teška), romska naselja u Crnoj Gori, 2013.g.**




<b>Dojenje i ishrana novorođenčeta</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
2.5	Djeca koja su ikad dojena	Procenat žena koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju, a koje su u bilo kojem trenutku dojile svoje dijete	90,2
2.6	Rani početak dojenja	Procenat žena koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju i koje su po prvi put podojile novorođenče u roku od 1 sata od rođenja	20,3
2.7	Izključivo dojenje novorođenčadi mlađe od šest mjeseci	Procenat novorođenčadi mlađe od 6 mjeseci koja su izključivo dojena <sup>iii</sup>	14,3
2.8	Pretežno dojenje do šestog mjeseca	Procenat novorođenčadi mlađe od 6 mjeseci koja su se prethodnog dana uglavnom hranila majčinim mlijekom <sup>iv</sup>	43,6
2.9	Nastavljeni dojenje poslije prve godine	Djece starosti od 12-15 mjeseci koja su dojena tokom prethodnog dana	(57,6)
2.10	Nastavljeni dojenje do druge godine	Djece starosti od 20-23 mjeseci koja su dojena tokom prethodnog dana	(39,7)
2.11	Srednja dužina trajanja dojenja	Uzrast u mjesecima kada 50 procenata djece starosti od 0-35 mjeseci nije dobilo majčino mlijeko tokom prethodnog dana	20,7
2.12	Dojenje u skladu sa uzrastom djeteta	Procenat djece starosti od 0-23 mjeseci koja su hranjena na odgovarajući način <sup>v</sup> tokom prethodnog dana	37,9
2.13	Uvođenje čvrste, polučvrste ili meke hrane	Procenat novorođenčadi starosti od 6-8 mjeseci koja su uzimala čvrstu, polučvrstu ili meku hranu tokom prethodnog dana	*
2.14	Učestalost mlijekočnih obroka djece koja ne doje	Procenat djece koja ne doje starosti od 6-23 mjeseci koja su uzimala mlijekočne obroke najmanje dva puta tokom prethodnog dana	48,4
2.15	Minimalna učestalost obroka	Procenat djece starosti od 6-23 meseci koja su uzimala čvrstu, polučvrstu i meku hranu (uz mlijekočne obroke za djecu koja se ne doje) minimalni broj puta <sup>vi</sup> ili više puta tokom prethodnog dana	66,1
2.16	Minimalna raznovrsnost ishrane	Procenat dojene djece starosti od 6-23 mjeseci koja su uzimala obroke iz četiri ili više grupa namirnica <sup>vii</sup> tokom prethodnog dana	28,4
2.17a 2.17b	Minimalno prihvatljiva ishrana	(a) Procenat dojene djece starosti od 6-23 mjeseci koja su imala najmanje minimalnu raznovrsnost ishrane i minimalnu učestalost obroka tokom prethodnog dana (b) Procenat djece starosti od 6-23 mjeseci koja ne doje, a koja su uzimala mlijekočne obroke najmanje dva puta, i koja su imala najmanje minimalnu raznovrsnost ishrane pored mlijeka, i minimalnu učestalost obroka tokom prethodnog dana	12,3 15,5
2.18	Hranjenje na flašicu	Procenat djece starosti od 0-23 mjeseci koja su hranjena na flašicu tokom prethodnog dana	75,6
( ) Podaci koji su bazirani na 25-49 neponderisanih slučajeva			
* Podaci koji su bazirani na manje od 25 neponderisanih slučajeva			

<b>Mala tjelesna težina na rođenju</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
2.20	Novorođenčad s malom tjelesnom težinom	Procenat posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju čija je tjelesna težina bila manja od 2 500 grama po rođenju	12,3
2.21	Novorođenčad vagana nakon porođaja	Procenat posljednje živorođene djece u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju koja su vagana nakon rođenja	93,0

## ZDRAVLJE DJECE

<b>Vakcinacija</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
3.1	Obuhvat vakcinacijom protiv tuberkuloze	Procenat djece starosti od 12-23 mjeseci koja su primila BCG vakcincu prije navršenih godinu dana	76,5
3.2	Pokrivenost vakcinacijom polio	Procenat djece starosti od 12-23 mjeseci koja su primila treću dozu OPV vakcine (OPV3) prije navršenih godinu dana	29,9
3.3	Obuhvat vakcinacijom protiv difterije, pertusisa i tetanusa (DTP)	Procenat djece starosti od 12-23 mjeseci koja su primila treću dozu DTP vakcine (DTP3) prije navršenih godinu dana	34,8
3.4 MRC 4.3	Obuhvat vakcinacijom protiv boginja	Procenat djece starosti od 24-35 mjeseci koja su primila vakcincu protiv boginja prije navršenih dvije godine	71,8
3.5	Obuhvat vakcinacijom protiv hepatitisa B (HepB)	Procenat djece starosti od 24-35 mjeseci koja su primila treću dozu vakcine protiv hepatitisa B (HepB3) prije navršenih dvije godine	43,2
3.6	Obuhvat vakcinacijom protiv hemofilične groznice tip B (Hib)	Procenat djece starosti od 12-23 mjeseci koja su primila treću dozu vakcine protiv hemofilične groznice tip B (Hib3) prije navršenih godinu dana	29,8
3.8	Obuhvat svim vakcina	Procenat djece starosti od 24-35 mjeseci koja su primila sve vakcine <sup>viii</sup> koje su preporučene nacionalnim kalendarom imunizacije prije navršenih godinu dana i vakcincu protiv boginja i treću dozu HepB vakcine prije navršenih dvije godine	11,6

**Grafikon 2: Vakcinacija prije navršenih 12 mjeseci (boginja i treća doza HepB vakcine do navršenih 24 mjeseca), romska naselja u Crnoj Gori, 2013.g.**



<b>Dijareja</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
-	Djeca koja imaju dijareju	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala dijareju u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju	6,1
3.10	Traženje medicinske pomoći zbog dijareje	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala dijareju u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju za koje je potražen savjet ili tretman u zdravstvenoj ustanovi ili od pružaoca zdravstvenih usluga	(59,6)
3.11	Liječenje dijareje solima za oralnu rehidraciju (ORS) i cinkom	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala dijareju u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju, koja su liječena solima za oralnu rehidraciju (ORS) i cinkom <sup>ix</sup>	(24,3)
3.12	Liječenje dijareje solima za oralnu rehidraciju (ORS) uz nastavak hranjenja	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala dijareju u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju, koja su liječena oralnom rehidracijom (solima za oralnu rehidraciju, ili preporučenom tečnošću koja se pravi kod kuće ili povećanim unosom tečnosti) uz nastavak hranjenja tokom epizode dijareje	(66,9)

( ) Podaci koji su bazirani na 25-49 neponderisanih slučajeva

<b>Simptomi upale pluća</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
-	Djeca sa simptomima upale pluća	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala simptome upale pluća u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju	4,3
3.13	Traženje medicinske pomoći za djecu sa simptomima upale pluća	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala simptome upale pluća u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju, za koje je potražen savjet ili tretman u zdravstvenoj ustanovi ili od pružaoca zdravstvenih usluga	(65,8)
3.14	Liječenje antibioticima djece sa simptomima upale pluća	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala simptome upale pluća u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju, koja su dobila antibiotike	(75,8)

( ) Podaci koji su bazirani na 25-49 neponderisanih slučajeva


<b>Upotreba čvrstog goriva</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
3.15	Upotreba čvrstih goriva za kuvanje	Procenat članova domaćinstva u domaćinstvima koja koriste čvrsta goriva kao primarni izvor energije u domaćinstvu za kuvanje	79,9

<b>Povišena temperatura</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
-	Djeca sa povиšenom temperaturom	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala povиšenu temperaturu u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju	13,7
3.20	Traženje medicinske pomoći zbog povиšene temperature	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su imala povиšenu temperaturu u periodu od 2 nedjelje koje su prethodile istraživanju za koje je potražen savjet ili tretman u zdravstvenoj ustanovi ili od pružaoca zdravstvenih usluga	53,7

## VODA I SANITACIJA

<b>Voda i sanitacija</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
4.1 MRC 7.8	Korišćenje poboljšanih izvora pijače vode	Procenat članova domaćinstva koji koriste poboljšane izvore pijače vode	98,9
4.2	Tretiranje vode	Procenat članova domaćinstva koji koriste nepoboljšane izvore pijače vode, ali koji primjenjuju odgovarajući metod tretiranja iste	0,0
4.3 MRC 7.9	Korišćenje poboljšane sanitacije	Procenat članova domaćinstva koji koriste poboljšane sanitarne prostorije koje ne dijele s drugima	80,8
4.4	Bezbjedno uklanjanje dječijih fekalija	Procenat djece starosti od 0-2 godine čija je posljednja stolica uklonjena na bezbjedan način	9,7
4.5	Mjesto za pranje ruku	Procenat domaćinstava sa posebnim mjestom za pranje ruku gdje su voda i sapun ili drugo sredstvo za pranje prisutni	65,0
4.6	Prisutnost sapuna ili drugih sredstava za pranje	Procenat domaćinstava sa sapunom ili drugim sredstvom za pranje	83,0

**Grafikon 3: Korišćenje poboljšanih izvora pijače vode i sanitacije u gradskim i seoskim naseljima, romska naselja u Crnoj Gori, 2013.g.**



Procenat populacije u domaćinstvima koji koriste poboljšane izvore pijače vode

Procenat populacije u domaćinstvima koji koriste poboljšane sanitarne prostorije koje ne dijele s drugima

## REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE


<b>Kontracepcija i nezadovoljena potreba za kontracepcijom</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
-	Stopa ukupnog fertiliteta	Ukupna stopa fertiliteta <sup>A</sup> žena starosti od 15-49 godina	*
5.1	<b>MRC 5.4</b> Stopa rađanja adolescentkinja	Stopa rađanja <sup>A</sup> žena starosti od 15-19 godina	*
5.2	Rano rađanje	Procenat žena starosti od 20-24 godina koje su rodile najmanje jedno živorođeno dijete pre svoje 18. godine	36,9
5.3	<b>MRC 5.3</b> Stopa prevalencije kontracepcije	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su trenutno udate ili u zajednici i koje koriste (ili čiji partner koristi) (savremeno ili tradicionalno) kontraceptivno sredstvo	4,1
5.4	<b>MRC 5.6</b> Nezadovoljena potreba za kontracepcijom	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su trenutno udate ili u zajednici i koje su plodne i žele da pror jede trudnoće ili ograniče broj djece i koje trenutno ne koriste kontracepciju	47,6

<sup>A</sup> Stopa fertiliteta za određene starosne grupe se definiše kao broj živorođene djece koje su rodile žene iz određene starosne grupe u određenom periodu, podjeljen sa prosječnim brojem žena u toj strosnoj grupi u istom periodu, izražen na 1 000 žena. Stopa fertiliteta za žene starosti od 15-19 godina se zove stopa rađanja adolescentkinja.

Stopa ukupnog fertiliteta izračunava se sabiranjem stopa fertiliteta za određene starosne grupe koje su izračunate za svaku grupu žena u razmacima od po pet godina, od 15 do 49 godina. Ukupna stopa fertiliteta označava prosječan broj djece koju bi jedna žena rodila do kraja reproduktivnog perioda (do 50 godina), pod uslovom da sadašnje stope fertiliteta ostanu iste.

\* Podaci koji su bazirani na manje od 125 lica-godina izloženosti.

**Grafikon 4: Korišćenje kontracepcije, romska naselja u Crnoj Gori, 2013.g.**



Moderno metodi	
Sterilizacija žene	0,5
Sterilizacija muškarca	0,0
Spirala	0,9
Injekcija	0,0
Implanti	0,0
Pilula	1,2
Muški kondom	0,8
Ženski kondom	0,0
Dijafragma/Pjena/Gel	0,0
Štiti se od trudnoće dojenjem (LAM)	0,0

Tradicionalni metodi	
Periodična apstinencija	0,0
Prekinuti snošaj	0,8
Drugo	0,0

Nijedan metod	
	95,9

<b>Zdravlje majki i novorođenčadi</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
5.5a <b>MRC 5.5</b>	Obuhvat prenatalnom zaštitom	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju, i tokom posljednje trudnoće bile pregledane (a) najmanje jednom od strane stručnog osoblja (b) najmanje četiri puta od strane bilo koga	85,7 63,5
5.6	Sadržaj prenatalne zaštite	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju i kojima je izmjerен krvni pritisak i koje su dale uzorak urina i krvi tokom posljednje trudnoće	77,1
5.7 <b>MRC 5.2</b>	Prisustvo stručne osobe pri porođaju	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju, i kojima je na porođaju pomagalo stručno medicinsko osoblje	98,6
5.8	Porođaji obavljeni u zdravstvenim ustanovama	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju i koje su se porodile u zdravstvenoj ustanovi	98,6
5.9	Carski rez	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su rodile živorođeno dijete u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju i koje su se porodile carskim rezom	18,8

<b>Postnatalni zdravstveni pregledi</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
5.10	Boravak u zdravstvenoj ustanovi nakon porođaja	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su ostale u zdravstvenoj ustanovi 12 sati ili duže nakon svog posljednjeg porođaja u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju	99,4
5.11	Postnatalni zdravstveni pregledi novorođenčeta	Procenat živorođene djece u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju koja su pregledana nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi (ili kod kuće), ili kod kojih je obavljena postnatalna zdravstvena posjeta u roku od 2 dana nakon rođenja	96,9
5.12	Postnatalni zdravstveni pregledi majke	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su pregledane nakon porođaja u zdravstvenoj ustanovi (ili kod kuće) ili kod kojih je obavljena postnatalna zdravstvena posjeta u roku od 2 dana nakon njihovog posljednjeg porođaja	79,1

## RAZVOJ DJETETA

<b>Razvoj djeteta</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
6.1	Pohađanje programa obrazovanja u ranom djetinjstvu	Procenat djece starosti od 36-59 mjeseci koja pohađaju neki program obrazovanja u ranom djetinjstvu	18,5
6.2	Podrška pri učenju	Procenat djece starosti od 36-59 mjeseci sa kojima se odrasla osoba angažovala u okviru četiri ili više aktivnosti u cilju podsticanja učenja i pripreme za školu u prethodna 3 dana	59,0
6.3	Očeva podrška pri učenju	Procenat djece starosti od 36-59 mjeseci sa kojima se biloški otac angažovao u okviru četiri ili više aktivnosti u cilju podsticanja učenja i pripreme za školu u prethodna 3 dana	15,3
6.4	Majčina podrška pri učenju	Procenat djece starosti od 36-59 mjeseci sa kojima se biološka majka angažovala u okviru četiri ili više aktivnosti u cilju podsticanja učenja i pripreme za školu u prethodna 3 dana	21,9
6.5	Materijali za učenje: dječije knjige	Procenat djece mlađe od 5 godina koja imaju tri ili više dječjih knjiga	19,1
6.6	Materijali za učenje: dječije igračke	Procenat djece mlađe od 5 godina koja imaju dvije ili više igračaka	60,6
6.7	Neadekvatan nadzor	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su ostavljena sama ili pod nadzorom drugog djeteta mlađeg od 10 godina duže od jednog sata najmanje jednom tokom prethodne nedelje	4,1
6.8	Indeks razvoja u ranom djetinjstvu	Procenat djece starosti od 36-59 mjeseci koja su dostigla očekivani nivo razvoja u najmanje tri od sljedeća četiri domena: pismenost-poznavanje brojeva, fizički razvoj, socijalno-emocionalni domen i domen učenja	62,5


## PISMENOST I OBRAZOVANJE

<b>Pismenost i obrazovanje<sup>x</sup></b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
7.1 <b>MRC 2.3</b>	Stopa pismenosti mladih	Procenat mladih starosti od 15-24 godina koji mogu da pročitaju jednostavnu kratku rečenicu o svakodnevnom životu ili pohađaju srednju ili višu školu (a) žene (b) muškarci	40,0 62,9
7.2	Spremnost za školu	Procenat djece u prvom razredu osnovne škole koja su pohađala predškolski program tokom prethodne školske godine	23,8
7.3	Neto stopa upisa u osnovnu školu	Procenat djece uzrasta za upis u osnovnu školu koja su krenula u prvi razred osnovne škole	51,8
<b>ISCED klasifikacija<sup>xi</sup></b>			
7.4 <b>MRC 2.1</b>	Neto stopa pohađanja osnovne škole (prilagođeno)	Procenat djece osnovnoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju osnovnu ili srednju školu	64,5
7.5	Neto stopa pohađanja srednje škole (prilagođeno)	Procenat djece srednjoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju srednju ili višu školu	21,1
-	Neto stopa pohađanja niže srednje škole (prilagođeno)	Procenat djece nižeg srednjoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju srednju ili višu školu	31,2
-	Neto stopa pohađanja više srednje škole (prilagođeno)	Procenat djece višeg srednjoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju srednju ili višu školu	5,5
7.6 <b>MRC 2.2</b>	Djeca koja dođu do posljednjeg razreda osnovne škole	Procenat djece koja upišu prvi razred osnovne škole i koja na kraju dođu do posljednjeg (petog) razreda	(88,1)
7.7	Stopa završavanja osnovne škole	Broj djece koja idu u posljednji razred osnovne škole (isključujući ponavljače) podijeljen sa brojem djece uzrasta za završetak osnovne škole (odgovarajući uzrast za završni razred osnovne škole)	85,2
7.8	Stopa prelaska u srednju školu	Broj djece koja su išla u posljednji razred osnovne škole tokom prethodne školske godine i koja idu u prvi razred srednje škole tokom tekuće školske godine podijeljen sa brojem djece koja su pohađala završni razred osnovne škole tokom prethodne školske godine	94,9
7.9 <b>MRC 3.1</b>	Indeks jednakosti polova (osnovna škola)	Neto stopa pohađanja osnovne škole (prilagođeno) za djevojčice podijeljena sa neto stopom pohađanja osnovne škole (prilagođeno) za dječake	1,09
7.10 <b>MRC 3.1</b>	Indeks jednakosti polova (srednja škola)	Neto stopa pohađanja srednje škole (prilagođeno) za djevojčice podijeljena sa neto stopom pohađanja srednje škole (prilagođeno) za dječake	0,55
<b>Klasifikacija prema nacionalnom obrazovnom sistemu<sup>xii</sup></b>			
7.4n	Neto stopa pohađanja osnovne škole (prilagođeno)	Procenat djece osnovnoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju osnovnu ili srednju školu	57,8
7.5n	Neto stopa pohađanja srednje škole (prilagođeno)	Procenat djece srednjoškolskog uzrasta koja trenutno pohađaju srednju ili višu školu	5,5
7.6n	Djeca koja dođu do posljednjeg razreda osnovne škole	Procenat djece koja upišu prvi razred osnovne škole i koja na kraju dođu do posljednjeg (devetog) razreda	(63,2)

<b>Pismenost i obrazovanje<sup>x</sup></b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
7.7n	Stopa završavanja osnovne škole	Broj djece koja idu u posljednji razred osnovne škole (isključujući ponavljače) podijeljen sa brojem djece uzrasta za završetak osnovne škole (odgovarajući uzrast za završni razred osnovne škole)	29,3
7.8n	Stopa prelaska u srednju školu	Broj djece koja su išla u posljednji razred osnovne škole tokom prethodne školske godine i koja idu u prvi razred srednje škole tokom tekuće školske godine podijeljen sa brojem djece koja su pohađala završni razred osnovne škole tokom prethodne školske godine	*
7.9n	Indeks jednakosti polova (osnovna škola)	Neto stopa pohađanja osnovne škole (prilagođeno) za djevojčice podijeljena sa neto stopom pohađanja osnovne škole (prilagođeno) za dječake	0,95
7.10n	Indeks jednakosti polova (srednja škola)	Neto stopa pohađanja srednje škole (prilagođeno) za djevojčice podijeljena sa neto stopom pohađanja srednje škole (prilagođeno) za dječake	0,60

( ) Podaci koji su bazirani na 25-49 neponderisanih slučajeva  
 \* Podaci koji su bazirani na manje od 25 neponderisanih slučajeva

**Grafikon 5: Obrazovni indikatori prema polu po klasifikaciji nacionalnog obrazovnog sistema, romska naselja u Crnoj Gori Crna Gora, 2013.g.**



Napomena: Vrijednosti svih indikatora su u procentima

( ) Podaci koji su bazirani na 25-49 neponderisanih slučajeva

\* Podaci koji su bazirani na manje od 25 neponderisanih slučajeva


## ZAŠTITA DJETETA

<b>Upis u matičnu knjigu rođenih</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.1	Upis u matičnu knjigu rođenih	Procenat djece mlađe od 5 godina koja su upisana u matičnu knjigu rođenih	94,5

<b>Dječiji rad</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.2	Dječiji rad	Procenat djece starosti od 5-17 godina koja su uključena u dječiji rad <sup>xiii</sup>	6,7

<b>Disciplinovanje djeteta</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.3	Nasilne metode disciplinovanja	Procenat djece starosti od 1-14 godina koja su bila izložena mentalnoj agresiji ili fizičkom kažnjavanju tokom prethodnog mjeseca	64,2

**Grafikon 6: Metodi disciplinovanja djeteta, djeca starosti od 1-14 godina, romska naselja u Crnoj Gori, 2013.g.**



<b>Rano stupanje u brak</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.4	Stupanje u brak prije navršene 15. godine	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su prvi put stupili u brak ili zajednicu prije navršene 15. godine (a) žene (b) muškarci	18,2 6,5
8.5	Stupanje u brak prije navršene 18. godine	Procenat lica starosti od 20-49 godina koji su prvi put stupili u brak ili vanbračnu zajednicu prije navršene 18. godine (a) žene (b) muškarci	56,4 34,9
8.6	Mladi starosti od 15-19 godina koji su trenutno u braku ili u zajednici	Procenat mladih starosti od 15-19 godina koji su u braku ili vanbračnoj zajednici (a) žene (b) muškarci	28,1 16,5
8.8a 8.8b	Razlika u godinama između supružnika	Procenat mladih žena koje su trenutno udate ili u vanbračnoj zajednici čiji je suprug 10 ili više godina stariji (a) žene starosti od 15-19 godina (b) žene starosti od 20-24 godine	1,0 6,6

<b>Stavovi prema nasilju u porodici</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.12	Stavovi prema nasilju u porodici	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji izjavljuju da muž/partner ima pravo da udari ili istuče svoju ženu u najmanje jednom od sljedećih slučajeva: (1) ako ona izađe bez njegovog znanja, (2) ako zanemari djecu, (3) ako se svađa s njim, (4) ako odbije da ima seksualne odnose s njim, (5) ako joj zagori hrana (a) žene (b) muškarci	41,1 52,9

<b>Sa kim djeca žive</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
8.13	Sa kim djeca žive	Procenat djece starosti od 0-17 godina koja ne žive ni sa jednim biološkim roditeljem	3,3
8.14	Prevalenca djece kojima su jedan ili oba roditelja umrli	Procenat djece starosti od 0-17 godina kojima su jedan ili oba biološka roditelja umrli	3,2
8.15	Djeca sa najmanje jednim roditeljem koji živi u inostranstvu	Procenat djece starosti od 0-17 godina kojima najmanje jedan biloški roditelj živi u inostranstvu	1,4

# HIV/SIDA I SEKSUALNO PONAŠANJE

<b>Znanje i stavovi o HIV-u/sidi</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
-	Čuli za sidu	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su čuli za sidu (a) žene (b) muškarci	46,2 72,9
9.1 MRC 6.3	Znanje mladih o sprečavanju prenošenja HIV-a	Procenat mladih starosti od 15-24 godina koji su ispravno identificovali načine sprečavanja seksualnog prenošenja HIV infekcije <sup>xiv</sup> , i koji odbacuju dvije najčešće zablude o prenošenju HIV-a <sup>xv</sup> (a) žene (b) muškarci	6,1 7,2
9.2	Znanje o prenošenju HIV-a s majke na dijete	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su ispravno identificovali sva tri načina <sup>xvi</sup> prenošenja HIV-a s majke na dijete (a) žene (b) muškarci	24,7 26,0
9.3	Stavovi prihvatanja prema osobama koji žive s HIV-om	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji na osnovu sva četiri pitanja <sup>xvii</sup> imaju stavove prihvatanja prema osobama koji žive s HIV-om (a) žene (b) muškarci	5,4 4,2

<b>Testiranje na HIV</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
9.4	Lica koja znaju gdje se mogu testirati na HIV	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su izjavili da znaju za mjesto gde se mogu testirati na HIV (a) žene (b) muškarci	22,4 42,1
9.5	Lica koja su se testirala na HIV i znaju rezultate	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su se testirali na HIV u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju i znaju rezultate (a) žene (b) muškarci	0,1 0,0
9.6	Seksualno aktivne mlade osobe koje su se testirale na HIV i znaju rezultate	Procenat mladih starosti od 15-24 godina koji su imali seksualne odnose u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju, koji su testirani na HIV u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju i znaju rezultate (a) žene (b) muškarci	0,3 0,0
9.7	Savjetovanje u vezi sa HIV-om u okviru usluga prenatalne zaštite	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su se porodile u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju, kojima su pružene usluge prenatalne zaštite i koje su izjavile da su doble savjete u vezi sa HIV-om u okviru usluga prenatalne zaštite	0,3
9.8	Testiranje na HIV u okviru usluga prenatalne zaštite	Procenat žena starosti od 15-49 godina koje su se porodile u periodu od 2 godine koji je prethodio istraživanju, koje su doble usluge prenatalne zaštite tokom posljednje trudnoće i koje su izjavile da im je ponuđeno i da su prihvatile da urade testiranje na HIV u okviru usluga prenatalne zaštite, kao i da su doble rezultate	0,3

<b>Seksualno ponašanje</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
9.9	Mladi koji nikada nisu imali seksualne odnose	Procenat mladih koji se nikad nisu udavali/ženili starosti od 15-24 godine koji nikad nisu imali seksualne odnose (a) žene (b) muškarci	97,6 46,1
9.10	Mladi koji su imali seksualne odnose prije navršene 15. godine	Procenat mlađih starosti od 15-24 godine koji su imali seksualne odnose prije navršene 15. godine (a) žene (b) muškarci	19,5 11,4
9.11	Seksualni partneri među kojima postoji velika razlika u godinama	Procenat žena starosti od 15-24 godine koje su imale seksualne odnose u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju sa partnerom koji je bio 10 ili više godina stariji od njih	5,9
9.12	Seksualni odnosi sa više partnera	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su imali seksualne odnose sa više od jednog partnera u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju (a) žene (b) muškarci	0,3 17,2
9.13	Korišćenje kondoma tokom posljednjeg seksualnog odnosa među osobama sa više seksualnih partnera	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su izjavili da su imali seksualne odnose sa više od jednog partnera u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju i koji su takođe izjavili da su koristili kondom tokom posljednjeg seksualnog odnosa (a) žene (b) muškarci	*
9.14	Seksualni odnosi sa nerodovnim partnerima	Procenat seksualno aktivnih mlađih starosti od 15-24 godine koji su imali seksualne odnose sa partnerom sa kojim nisu u braku niti u stalnoj vezi u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju (a) žene (b) muškarci	2,6 40,9
9.15 <b>MRC 6.2</b>	Korišćenje kondoma sa nerodovnim partnerima	Procenat mlađih starosti od 15-24 godina koji su izjavili da su koristili kondom tokom seksualnog odnosa sa posljednjim seksualnim partnerom sa kojim nisu u braku niti u stalnoj vezi u periodu od 12 mjeseci koji je prethodio istraživanju (a) žene (b) muškarci	*
* Podaci koji su bazirani na manje od 25 neponderisanih slučajeva			47,7

## SUBJEKTIVNO OSJEĆANJE BLAGOSTANJA

<b>Subjektivno osjećanje blagostanja</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
11.1	Zadovoljstvo životom	Procenat mlađih starosti od 15-24 godine koji su veoma ili donekle zadovoljni svojim životom, sveukupno (a) žene (b) muškarci	85,1 87,1
11.2	Sreća	Procenat mlađih starosti od 15-24 godine koji su veoma ili donekle srećni (a) žene (b) muškarci	93,9 90,6
11.3	Percepcija boljeg života	Procenat mlađih starosti od 15-24 godine čiji se život poboljšao tokom proteklih godinu dana i koji očekuju da će njihov život biti bolji za godinu dana (a) žene (b) muškarci	32,1 38,6

## UPOTREBA DUVANA I ALKOHOLA

<b>Upotreba duvana</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
12.1	Upotreba duvana	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su pušili cigarete ili koristili dimne i bezdimne duvanske proizvode jedan ili više dana tokom posljednjeg mjeseca (a) žene (b) muškarci	25,0 43,0
12.2	Pušenje prije navršene 15. godine	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su ispušili cijelu cigaretu prije 15. godine (a) žene (b) muškarci	9,8 21,9

<b>Konsumiranje alkohola</b>			
<b>MICS Indikator</b>	<b>Indikator</b>	<b>Opis</b>	<b>Vrijednost</b>
12.3	Konsumiranje alkohola	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su konzumirali najmanje jedno alkoholno piće jedan ili više dana tokom posljednjeg mjeseca (a) žene (b) muškarci	3,8 26,5
12.4	Konsumiranje alkohola prije 15. godine	Procenat lica starosti od 15-49 godina koji su konzumirali najmanje jedno alkoholno piće prije 15. godine (a) žene (b) muškarci	7,5 21,0

## ZABILJEŠKE

<sup>i</sup> Upitnik za muškarce je rađen sa muškarcima starosti od 15-49 godina koji žive u domaćinstvu, u polovini izabranih domaćinstava.

<sup>ii</sup> Mjerjenje težine i visine/dužine je uspješno obavljeno za 99,4 i 99,2 procenta djece mlađe od 5 godina.

<sup>iii</sup> Novorođenčad koja doje i ne dobijaju nikakvu drugu tečnost ili hranu izuzev soli za oralnu rehidraciju, vitamine, mineralne dodatke i lijekove.

<sup>iv</sup> Novorođenčad koja doje i piju određene tečnosti (vodu i pića na bazi vode, voćni sok, rastvor za oralnu rehidraciju, kapi, vitamine, minerale i lijekove) ali ne dobijaju ništa drugo (posebno mljekko koje nije majčino i pića na bazi hrane).

<sup>v</sup> Novorođenčad starosti od 0-5 mjeseci koja su isključivo dojena, i djeca starosti od 6-23 mjeseci koja su dojena i jela čvrstu, polučvrstu i meku hranu.

<sup>vi</sup> Dojena djeca: čvrsta, polučvrsta i meka hrana, dva puta za novorođenčad starosti od 6-8 mjeseci, i tri puta za djecu starosti od 9-23 mjeseci; djeca koja ne doje: čvrsta, polučvrsta i meka hrana ili mlijeko obroci, četiri puta za djecu starosti od 6-23 mjeseci.

<sup>vii</sup> Indikator se zasniva na konzumiranju bilo koje količine hrane iz najmanje 4 od sljedećih 7 grupa namirnica: 1) žitarice, korjenaste i gomoljaste namirnice, 2) mahunarke i orasi, 3) mlijeko i proizvodi (mljek, jogurt, sir), 4) hrana od mesa (meso, riba, živina i džigerica/iznutrice), 5) jaja, 6) voće i povrće bogato vitaminom A, i 7) drugo voće i povrće.

<sup>viii</sup> Obuhvat svim vakcinama uključuje: jednu dozu BCG vakcine i tri doze DTP, Polio i Hib vakcina prije navršenih 12 mjeseci; tri doze HepB vakcine i jednu dozu vakcine za boginje prije navršenih 24 mjeseca.

<sup>ix</sup> U Crnoj Gori, nijedno dijete koje živi u romskim naseljima nije dobilo cink kao sredstvo za liječenje dijareje.

<sup>x</sup> Gdje god je bilo primjenljivo, obrazovni indikatori se zasnivaju na prijavljenim informacijama o poхађanju škole (bilo kada tokom školske godine), kao indirektni pokazatelj upisa u školu.

<sup>xi</sup> Klasifikaciju osnovnog i srednjeg obrazovanja u Crnoj Gori u skladu sa klasifikacijom ISCED 2011 čine: (i) ISCED 1 - osnovna škola, ekvivalentno 1-5 razredu osnovne škole u okviru nacionalnog obrazovnog sistema (tipično za uzrast od 6-10 godina); (ii) ISCED 2 - niža srednja škola, ekvivalentno 6-9 razredu osnovne škole u okviru nacionalnog obrazovnog sistema (tipično za uzrast od 11-14 godina); i (iii) ISCED 3 - viša srednja škola, ekvivalentno 1-4 razredu srednje škole u okviru nacionalnog obrazovnog sistema (tipično za uzrast od 15-18 godina). Za potrebe izvještavanja na globalnom nivou, niža i viša srednja škola su kombinovane kao srednjoškolsko obrazovanje.

<sup>xii</sup> Obrazovni sistem u skladu sa nacionalnom klasifikacijom čine 9 razreda osnovne škole (tipično za uzrast od 6-14 godina), i 4 razreda srednje škole (tipično za uzrast od 15-18 godina).

<sup>xiii</sup> Djeca uključena u dječiji rad se definišu kao djeca uključena u ekonomske aktivnosti određenih godina ili starija, djeca koja obavljaju kućne poslove određenih godina ili starija, i djeca koja obavljaju rizične poslove.

<sup>xiv</sup> Upotreba kondoma, seksualni odnosi sa jednim vjernim i neinficiranim partnerom.

<sup>xv</sup> U romskim naseljima u Crnoj Gori, dvije najčešće zablude o prenošenju HIV-a i među ženama i među muškarcima su da HIV može da se prenese: (1) dijeljenjem hrane sa nekim ko ima HIV, i (2) grljenje i rukovanje sa osobom koja je HIV-pozitivna.

<sup>xvi</sup> Prenos tokom trudnoće, tokom porođaja i dojenjem.

<sup>xvii</sup> Lica (1) koja smatraju da nastavnici koja je HIV-pozitivna i nije bolesna treba dozvoliti da nastavi sa podučavanjem, (2) koja bi kupila svježe namirnice od prodavca ili dobavljača koji je HIV-pozitivan, (3) koja ne bi htjela da čuvaju u tajnosti da je njihov član porodice HIV-pozitivan, i (4) koja bi bila spremna da se brinu o članu porodice oboljelom od sive u svom domu.